



=



English to Bisaya





I'm feeling great!



Nindot kaayo akong pamati!





I'm not sure what to do.



Wala ko kasigurado ^{if} ~~kung~~ unsa ang buhaton.





I need some rest




kay la ngan Kailangan ko ng pahinga





What's the weather today?

Ang panahon karon kay cloudy




init

maayo ang panahon karon
Unsa ang panahon karon?





Can we meet later?



Pwede ba ta magkita unya? ^{un ya}





I'm waiting for my friend.



Naghulat ko sa akong amigo/amiga (higala)





I can't find it. her/him

ig-agaw / cousin

kusina - kitchen



Dili nako sil/siya makita

them/him or her Dili nako makita.

Nangita - past
Mangita - future





I'm not feeling well today.



Dili maayo akong paminaw karon.





It's very quiet here.




Hilom kaayo diri.





Can I ask you for a favor?



Pwede ko mangayo ug pabor?





I have an idea.



Naa koy idea.





What are you thinking?



Naa koy gi huna-huna.





I'm going to the market.



Muadto ko sa mercado.





I am in the market.



Naa ko sa mercado.





I'm from the market.




Gikan ko sa mercado.





I'm waiting in line.



Naglinya ko.





I'll see you tomorrow!



Magkita ta ugma!





I'm a little bit tired.



Medyo gikapoy ko.





I'll call you later.



Tawagan tika unya.





Thank
you!